

観測点	St.No.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18		
	Lat.N Lon.E	33° 22.98' 134° 15.29'	33° 21.01' 134° 18.26'	33° 17.75' 134° 22.91'	33° 23.49' 134° 28.56'	33° 26.74' 134° 24.03'	33° 29.78' 134° 19.37'	33° 35.63' 134° 24.98'	33° 32.51' 134° 29.58'	33° 29.38' 134° 34.09'	33° 34.68' 134° 39.85'	33° 38.04' 134° 35.16'	33° 41.28' 134° 30.60'	33° 45.57' 134° 37.78'	33° 42.51' 134° 42.47'	33° 39.26' 134° 46.99'	33° 43.98' 134° 53.75'	33° 46.94' 134° 49.65'	33° 49.39' 134° 45.75'		
観測日時	観測月日	6/13	6/13	6/13	6/13	6/13	6/13	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10		
	開始時分 終了時分	11:14 11:24	11:43 12:04	12:34 12:55	13:35 13:54	14:20 14:35	15:01 15:12	10:08 10:16	10:44 10:56	11:22 11:40	12:21 12:37	13:07 13:16	13:45 13:52	15:41 15:48	15:08 15:16	14:33 14:43	13:40 13:54	13:06 13:14	12:33 12:40		
水温 ℃	0 m	22.91	23.25	24.06	22.94	22.84	23.28	21.21	20.80	22.49	22.59	22.50	22.47	20.58	22.23	22.13	22.09	21.79	20.12		
	10 m	22.04	22.18	23.81	21.41	22.56	22.13	21.40	21.31	22.42	22.41	22.19	21.03	21.05	22.16	21.97	22.10	22.00	20.08		
	20 m	21.86	21.95	22.60	21.27	21.53	21.62	21.59	21.30	22.44	22.38	22.18	21.37	20.88	22.20	21.83	21.88	21.99	19.92		
	30 m	21.47	21.41	21.03	21.08	21.16	21.55	21.89	21.23	22.39	22.29	21.67	21.61	20.17	22.15	21.85	21.29	19.25	19.74		
	50 m	19.90	20.77	18.23	19.08	19.93	20.78	20.64	19.69	19.85	19.63	18.36			20.26	20.00	19.34	18.07			
	75 m	17.57	17.37	17.33	17.07	17.71	17.90		16.96	16.45	17.53	16.58			17.33	17.77	16.98				
	100 m	15.84	15.84	16.16	16.48	16.36	16.31		16.07	15.53	15.09	16.27				16.55	16.44				
	150 m		14.63	14.88	14.81	14.23			15.12	14.16	12.36						14.98				
	200 m		11.89	13.28	13.17	12.57				12.46	11.18						12.94				
	m																				
	m																				
	m																				
	m																				
	m																				
塩分 P S U	0 m	32.965	33.321	34.116	34.145	33.668	33.874	32.081	32.938	34.026	33.801	34.120	32.788	33.291	33.954	34.182	34.067	33.832	33.022		
	10 m	33.637	33.823	34.116	34.154	33.880	33.928	33.108	33.380	34.063	33.863	34.194	33.396	33.592	34.026	34.191	34.210	34.111	33.101		
	20 m	34.034	33.986	34.152	34.173	34.061	34.005	33.537	33.730	34.107	33.971	34.214	33.652	33.693	34.130	34.189	34.291	34.172	33.119		
	30 m	34.102	34.165	34.220	34.181	34.140	34.135	33.981	33.932	34.172	34.173	34.351	33.841	33.526	34.217	34.241	34.336	33.376	33.258		
	50 m	34.402	34.318	34.513	34.369	34.329	34.282	34.270	34.443	34.418	34.468	34.536			34.444	34.465	34.407	34.095			
	75 m	34.564	34.557	34.581	34.580	34.534	34.560		34.561	34.571	34.566	34.567			34.564	34.557	34.547				
	100 m	34.560	34.563	34.588	34.579	34.589	34.568		34.548	34.555	34.536	34.558				34.572	34.555				
	150 m		34.520	34.542	34.539	34.508			34.532	34.503	34.423						34.539				
	200 m		34.400	34.465	34.461	34.430				34.426	34.368						34.448				
	m																				
	m																				
	m																				
	m																				
	m																				
気象・海象	海深 m	501.7	952.7	1220.6	1031.8	287.6	116.1	73.5	160.9	448.2	214.6	115.9	46.5	53	96.8	134.1	251.3	79.2	50.7		
	水色	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	6	5	5	4	5	5	5		
	透明度 m	15.5	20.5	25.5	26	19	18.5	17.5	14	24	23	24.5	11	14.5	22	22	20.5	21	15.5		
	波浪	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3		
	うねり	SE-3	ESE-3	ESE-1	ESE-1	ESE-1	ESE-3	SE-3	ESE-3	ESE-3	ESE-3	ESE-3	SE-1	SE-3	S-3	S-3	S-3	S-3	SSE-3		
	風向 (d)	E	E	E	ESE	SSW	SSW	E	SE	SSE	S	SSW	WSW	SW	NNE	N	N	NE	NNE		
	風速 (m/s)	1.7	5.6	7.1	6.1	1	2.5	1.8	2	2	2.4	3.1	3.5	2.4	3.2	5.4	6.2	5.5	6.2		
	気温 ℃	24.1	24.1	23.5	23.3	24.2	24.3	22.1	22.3	22.6	22.4	22.7	22.4	22.5	21.8	21.9	21.4	20.9	21.1		
	雲形	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cc	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-St	Cs-Cu	As-Cu	As-Cu	As-Cu	As-Cu	As-Cu		
	雲量	1	1	1	1	3	4	5	5	5	5	5	6	7	9	9	9	9	9		
	天気	b	b	b	b	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	c	c	c	c	c		
	気圧 hPa	1004.3	1003.6	1003.4	1003.2	1003.9	1004.2	1010.8	1010.4	1010.1	1009.8	1009.5	1009.4	1007.9	1008.1	1008.4	1008.1	1008.5	1008.6		
流況	10 m	流向 deg	142.3	47.8	318.1	312.8	294.6	130.6	210.2	67.8	215.1	142	349.9	253.6	276	316.2	130.2	242.3	233.1		
		流速 Kt	1.1	0.2	0.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.3	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6		
	50 m	流向 deg	139.4	352.7	7.2	333.5	218.3	231.8	106.8	183.6	119.8	190.2	237.6	295.5	232	194.3	127.8	153.3	200.5		
		流速 Kt	0.7	0.4	1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.7	0.5	0.1	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7		
	100 m	流向 deg	114.8	31	18.8	338	136.7			228.4	29.8	241.9					237.7	264.4			
		流速 Kt	0.7	0.3	0.9	0.5	0.1			0.1	0.6	0.5					0.2	0.2			

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明